

Beogradskie Novine

Br. 211.

BEOGRAD, srijeda 13. septembra 1916.

Izazi:

dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podne.

Prodaje se:

■ Beogradu i krajevima za posjednutim od carsko i kraljevskih četa po cijeni od 6 h

■ Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od 8 h

Izvan ovog područja 12 h

Pretplata:

za 1 mjesec u Beogradu i u krajevima zaposjednutim od carsko i kraljevskih četa K 1-30

u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji K 2-40

Izvan ovog područja K 3-

Oglaši po cijenom.

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. 10. Telefon broj 67. — Uprava, primanje oglasa i preplatne: Kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon broj 25.

Godina II.

Maršal Mackensen vrhovni zapovjednik u Dobrudži. — Grčki ministar predsjednik dao ostavku.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog generalnog stožera.

K. B. Beč, 12. septembra.

Istočno bojište:

Front protiv Rumunjske: Položaj neprimenjen.

Front generala konjice nadvojvode Kaila:

U Karpatima traju dalje bojevi. Svi su napadi, koje je neprijatelj upravo protiv naših položaja u dolini Zlatne Bistriće i gornjoj dolini Čerešnjice ostali bez uspjeha. U istočnoj Galiciji nema osobitih dogadjaja.

Front princa Leopolda bavarskog:

Na danjem je Stochod u neprijatelju pokušavao, da napadima u guštinama probije naše redove. Odbranjen je pod našim kubicima. Na osatim djeđovima fronta bila je osrednja topnička borba.

Talijansko bojište:

Na frontu između doline Čeave i Asacha ponovlje Talijani svoje napade protiv odsjeka Monte Spil i Monte Malo. Svuda su odbijeni uz osjetne gubitke. U Primorju oživjelo je topničko djeđovanje u odsjeku visoravn Krasa.

Jugo-Istočno bojište:

Kod c. i k. četa nema nikakovih promjena.

Zamjenik glavnog generalnog stožera pl. Höfer, podmarsal.

Dogadjaj na moru:

Noć u oči 12. septembra bombardovala je jedna pomeriška letilička eskadra letilički hangar u Jesi, željeznička postrojenja u Falconari i obrambene baterije u Anconi. Na letiličkom hangaru postignuto je nekoliko potpunih pogodaka. Letilice su bile izložene vatri obrambenih baterija, ali su se sve vratile nepovrijedjene.

Zapovjedništvo mornarice.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

K. B. Berlin, 12. septembra.

Zapadno bojište:

Front maršala princa Rupprechta bavarskog:

S obiju strana Somme skrhalo su se neprijateljski napadi u našoj pre-

gradnoj vatri. Englezi uzalud pokušavao da u šumama kod Leuzea i Foureauxa u borbi prsa u prsa zadobiju zmajlišta. Juče je neprijatelj obvladao selom Ginchy. Topničke borbe i dalje se vode sa najvećom živočuškom.

Istočno bojište:

Front maršala princa Leopolda bavarskog:

Skrhao se napad preduzet velikim snagama kod Stara Cervicze, i to još kod naših prepriječnih sredstava, a uz velike neprijateljske gubitke.

Front generala konjice nadvojvode Karla:

U Karpatima su odbijeni neprijateljski napadi u oblasti Babaludove, Cimbroslawe i kod brda Capula. Kod Cimbroslawe zadobismo prilikom jednog protivnapada 170 zarobljenika.

Balkansko bojište:

Njemačke i bugarske čete pod zapovjedništvom feldmaršala pl. Mackensena prodržavaju svoje nadiranje u Dobrudži. Na macedonskom frontu bile su žestoke topničke borbe. U oblasti Vardara i Strume bilo je borbi, koje se uspješno srušio po Bugare.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

Bugarska odmazda.

„Frankfurter Zeitung“ dobija jedno pismo iz Sofije, koje daje lijep opis raspolaženja, koje je vladoalo u Bugarskoj nešto preduzeta pred objavu rata Rumunjskoj. Tu se vidi: „Zbilja teško je iskušenje za strpljenje bugarskoga naroda bilo kratko vrijeme isčekivanja od 28. avgusta, kada je Rumunjska objavila rat Austro-Ugarskoj, pa do 1. septembra, kada se Bugarska i prema novom protivniku pokazala složna sa svojim saveznicima. Nestrljenje počelo je uzimati svemoguće oblike i počinjalo je uticati na zdravo rasudjivanje izvjesnih krugova, pošto vlasta nije bila naravno u mogućnosti, da širim krugovima objasni razloga ovoga prividnog oklijevanja. A ipak za svakog je razumnog čovjeka bilo jasno, da se od časa, kada je Rumunjska stupila sporazumu, nije moglo sumnijati o tome, kakva će biti bugarska odluka. Da se politički tek orijentise nije bilo potrebno vlasti, ali je zato valjalo preduzeti brzo i savjesno izvjesne važne mjeru strateške prirode, a da se prvi tome obrati što manja pažnja, kako bi se što duže vrijeme obmanuo protivnik. To je i pošlo za rukom Objavljuvanjem objave rata vlasta je narodu skinula teret sa duše; taj je narod dušom i tijelom bio ispunjen mržnjom i prezirom

prema Rumunjskoj. U sjevernoj i zapadnoj Evropi čovjek ne može sebi predstaviti, koliko je strašna i duboka mržnja prema „kokosarima“, kako bugarski narod zove Rumunjue zarad njegovih „povijega“ za vrijeme upada 1913. god. Ta nikome nije bila tajna, da će se bukareštan ugovor ranije ili docnije morati osvetiti. Rumunji su pri svome lakišljenom koraku i suviše malo računali sa bugarskom žudnjom za osvjetom, a to će se gorko osvetiti, a slabo da će i sama Rusija biti u stanju, da Rumunjsku zaštiti od te osvete. Bugarska će u tijesnoj vezi sa svojim saveznicima u ovom ratu sa Rumunjskom, koji je u pravom smislu te riječi njen rat, učiniti velikih usluga za okončanje svjetskoga rata. Ovaj rat sa Bugarskom narodni je rat, kao što ga je svijet rijetko do sada vidio. Dogadjaj u dobudžanskim ravninama, u kojima sada bugarski narod svojim smrtnim neprijateljima plaća za pretrpljeni sramotu, a u kojima se prema izvještajima turski i bugarski vojnici utrkuju, ko će bolje osvetiti ugnjetavanje svojih dobudžanskih suplemenika, uništili su legendu o tome, kako bugarski vojnik neće da se bori protiv ruske braće. Bugarska narodna svijest pokazuje se jača od bajki russkih diplomatskih vještina. Ni jedan Bugarin ne okljeva, da se bori protiv Rusa pošto on zna, da je svaki onaj, koji šalje vojsku prema njemu neprijatelj njegove otadžbine, njegove časti, njegovog imanja, njegovog života i njegovih najsvetijih prava. Seminalne priče ne pale kod fiskrene bugarske narodne svijesti, kako je to mislila ruska diplomacija i njeni prijatelji; te se priče ismijavaju, a bugarski vojnici bori se protiv russkih analfabeta, da bi osigurao mir svojoj zemlji.

I jedan vojnički saradnik istoga lista ovako se izrazava o vojničko-geografskom značaju Dobrudža, sadašnjeg poprišta bugarsko-rumunjskog rata: Bugarsko-Rumunjska dobudžanska granica dugačka je 170 kilometara, dok je najuže mjesto u Dobrudži između Konstance i provizornog mostobrana Černog Voda široko samo 60 kilometara. Rumunji su svojim izdajom poslije balaškog rata prijavili veliki komad najužnijeg, bugarskog dijela Dobrudža. Njihova strateška namjera da se osiguraju dočljiva koncentracijska oblast, ne ometaju da blizine Dunava, poklapala se sa čisto državnom potrebotom uveličanja zemljista i porastu stanovništva sa 300.000 duža. Vodeća strateška ideja pri tome bila je ofenziva protiv Bugarske. A sadašnjom pak bugarskom cenzivom, koja je širokim frontom krenula u pravcu Dobruča-Tutrakan, izmijenilo se strateški položaj u toliko, što pod tim okolnostima uvećana rumunjska teritorija znači slabljenje cjelokupnog strateškog položaja, no što je odmah od početka omogućila Bugarsima prenosanje ratnih operacija na neprijateljsko tlo. Velika blizina Bučarešta, koji je u vazdušnoj liniji udaljen samo od prilike 60 kilometara od Trakana, iziskivala je potrebu privremene izgradnje Tutrakanskog mostobrana. Ma da je željeznička pruga

Bukareštan zatvorenje pričuva i snabdijevanje muniticom ovoga mostobrana, on je pažao za nekoliko dana. Na najužem mjestu Dobrudža, između Konstance i Černe Vode, kod ovog posljednjeg grada leži takođe jedan jak mostobran. I Konstanca je nešto utvrđena. Ova linija, kojom teže jedna željeznička pruga, spaja Rumunjsku s Crnim Morem. U slučaju, da protivnici Rumunjske i njenoj posjedi, čije bi rumunjski dovoz bio ograničen na rusku prugu Odesa-Bender-Jača-Braila, ili na prugu, isprekidanu danavskom plovidbom Odesa-Bender-Reni-Galac. Prema tome je traža Černa Voda-Konstanca kako sa strateškog, tako i sa opšte-prirednog gledišta od najvećeg značaja za Rumunjsku. Džinovski niz mostova kod Černe Vode, dužak preko 15 kilometara, jedna od najskupocijenijih gradjevina te vrste u cijeloj Evropi, prizrođeno da je veoma osjetljiv objekat, koji je svagda u teškim političkim vremenima zadavao Rumunjskoj veliku trogu. Tako je već za vrijeme Balkanskoga rata decembra 1912. godine naširojeno motreno na putnički saobraćaj preko tog mesta, prizri su rozuvarani, a vršen je najstrožiji nadzor nad putnicima, da ne bi došlo eksplozije na most. Dalje na sjever Dobrudža gubi značaj strateško-interesante zemlje. Obala je nepristupačna uslijed velikih jezera i moreva, koji se tamo nalaze, a na sjeveru dunavsko delta, dugačka 80 kilometara, a široka 60 kilometara obrazuje potpuno podvodno i barovito zemljiste, u kojemu kao oase u pustinji leže nekoliko varošica. Između početka delte i Galca na ruskoj strani Dunava obala je isprekidana velikim jezerima, koji gotovo onemogućavaju prelaz iz Rusije ka Izraju na tome mjestu, ačko samo ima nešto malo snaga da to ometaju. Lijevo krilo ovoga sjevernog dijela Dobrudža sastoji se opet iz ogromnog barovitog predjela, u kojemu se Dunav razvija u nekoliko rukava. Pošto je sada Dobrudža poprilično ovog rumunjsko-bugarskoga rata, da se u svijetu precuti imena selja i varošica, na koje je inače i sam Bog zaboravio, a u koja su nešto malo rumunjski kolonisti umjeli u relativnoj mjeri kulture.

Rat sa Rumunjskom.

Interniranje neprijateljskih podanika u Rumunjsku.

K. B. Paris, 12. septembra.

„Matinu“ javlja iz Bukarešta da će 32.000 podanika neprijateljskih zemalja u Rumunjskoj biti internirani u logoru u Palomici.

Rumunjska i londonski ugovor.

(Naročiti broj: „Beogradskih Novina“)

Stockholm, 12. septembra.

Po jednoj vijesti lista „Ruskoje Slovo“ neće se Rumunjska pridružiti londonskom ugovoru, koji zabranjuje zaseban mir, pošto ona po jednom odredbi svoga ugovora ne smije da stupa ni u kakve pregovore bez svojih saveznika.

tača. Može mu se preprijeći put, može se goniti i uzemiravati, tako da se njegovim bombama oduzima bar ono najstrašnije djejstvo, izazvano tačnim nišanjenjem. Pošto se i vlastiti letači noću medusobno ne mogu vidjeti, to, radi izbjegavanja sudara, jedan za drugim obično ide u razmak od po 6–7 kilometara. Ako nađu sa strane arsena, to obično odlaze u pravcu ostrva Guideca. U kratkim sa razmacima čuje se sive slabije zviranje motora letača, koji odlazi, ali zato sve jače i jače prepoljajući sive varnice i svjetljih putanja. Na sve strane sijeva, grmi i treći, da se jače u opšte ne može ni zamisliti. Za jedan sekund preneće se ovaj rat u svoj svijetilišni. S vremenom izdvajaju se iz opšte oluje snažniji, slijepi i strašniji pučnjevi, od kojih se cijela zemlja trese — to se rasprskavaju uz strahoviti tresak šrapneli i granate. Noćno nebo pretvorilo se u mire varnica i svjetljih putanja. Na sve strane sijeva, grmi i treći, da se jače u opšte ne može ni zamisliti. Za jedan sekund preneće se ovaj rat u svoj svijetilišni. S vremenom izdvajaju se iz opšte oluje snažniji, slijepi i strašniji pučnjevi, od kojih se cijela zemlja trese — to se rasprskavaju austrijske bombe, bačene sa letilica. Tada se cijelim gradom provlači strašno urlkanje, svaka zgrada, svaki toranj odjekuje, kao zvono pod neprekidnim udarcima. Pa onda opet potpuna tišina. Branjoci prisluškuju. Jer samo prisluškivanjem može se osmotriti protivnik. Potpuno je nemoguće vidjeti ga u noći. E, kada bi se nešto moglo osvijetliti nebo odozgo u mjesto odozdo, to bi bila druga stvar! S vremenom na vrijeme, do duše, mogu se za jedan čas gore raspoznati konturi neprijateljske litice, kada ona prolazi mimo mjesecnjeg kruga, ali to je samo za jedan čas. S toga se pomoću truba, koje hvataju zvuk, pokušava da se uspostavi, kojim putem ide protivnik, all i to je teško, jer zvuk već sporo dopire do dale. Teško je gadjati nevidljivog le-

tača. Već mu se preprijeći put, može se goniti i uzemiravati, tako da se njegovim bombama oduzima bar ono najstrašnije djejstvo, izazvano tačnim nišanjenjem. Pošto se i vlastiti letači noću medusobno ne mogu vidjeti, to, radi izbjegavanja sudara, jedan za drugim obično ide u razmak od po 6–7 kilometara. Ako nađu sa strane arsena, to obično odlaze u pravcu ostrva Guideca. U kratkim sa razmacima čuje se sive slabije zviranje motora letača, koji odlazi, ali zato sve jače i jače prepoljajući sive varnica i svjetljih putanja.

Na to pakleni pljusak postaje opet slijepi, sve češće postaju eksplozije neprijateljskih bonbi, kojima prethodi ono strahovito slijevanje, koje nagovještava groznu paklenu mašinu. Dim i ruševine označuju mjesto gdje je pala. Teški, crni dim vije se oko grada, privezuje se za krovove, povlači se do lagune, omotava sve g. st. velom, punim ruševinama, zadaha i ratne atmosfere. S vremenom na vrijeme po neka bomba padne u vodu. Tada se visoko uzdiže veliki stub vode, a bezbrojne crne gondole škrpe, stenju, zagnjure se i uskomešaju, kao da ih je ulazio ciklon.

Članak T. Jonesca.
(Naročiti broj: „Beogradskih Novina“).

Rotterdam, 12. septembra.

Také Jonescu napisao je članak o bojevima kod Tutrakana i Dobrudža. Ti će bojevi, veli on, biti velikog uticaja po položaju na Balkanu. Pad Tutrakana ostaće za svagda bolna rana za Rumunjsku. Kod Dobrudža su se ovdje u zajednici s Turcima borili; a to je jedan od najsramnijih saveza u svjetskoj povijesnici.

Zabrinutost u glavnim stanovima.

(Naročiti broj: „Beogradskih Novina“).

Berlin, 12. septembra.

Prema jednoj vijesti iz Kopenhagena vojnički položaj u Dobrudži izaziva veliku zabrinutost u ruskim i rumunjskim vojničkim krugovima. Ruski je car sazvao u svoj glavni stan veliki ratni savjet, na kojem je učestvovao i general Ivanov. Te rumunjski glavni zapovjednik sa cijelim svojim štabom. Rumunjski su časnicu spomenuli rumunjske želje, te opomenu ruskoga cara na njegovo obećanje, da će dati onoliko vojske, koliko je potrebno da se Rumunjska bezuslovno zaštiti od svake

Borbe na zapadu.

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

Mihailo Bokonjić, chateau d'Olx Suisse, izvještava: Kumu Julku N. Petrovića: Berta i Milesa sa diecom zdrave u Ajaccio, Korsika. Pajean u Solunu. Pisao sam mu ali odgovor stiže tek kroz mjesec i po dana. Vlada gđe Kosare u školi u Uzès-u (Departement Gard) France. Javio sam mu da je mama zdrava i da mi piše ako mu treba novaca poslaću. Donović u Bizerti zdrav. Ristić na istom mjestu sada u Solunu. Za Svetozara tražio izvještaj od Berte. Za kuma doznao od Šarčevića a iz oglasa gospodje Grunke vidjeo adresu. Pisao sam mu. Jasam mu osustvu do idućeg juna ali sam rešen da idem na Krf. Ako vam što zatreba pišite mi na adresu Dr. Victorija radio ē učiniti sve. Mnogo vas pozdravlja u kumu želi svaku sreću i zdravlje vašum Miku — 9. VII. 1916.

Gđu Cvetu Ak. Katića, Niš. — Molim posla oglas na Krf. Čim mi odgovori javiće vam. 13009-8

Zagi M. Bokonjić, Vrnjci. Javi Miti Simiću, da sam iz Solunu dobio ovu depešu: Mlađen zdrav u Solunu. Bio je u februaru teško bolestan od trbušnog tifusa i jedva je ostao živ. Dobio sam još jedan izvještaj, da je Mlađad sada sja njegovim drugovima.

Rešavam se da idem. Novac kad ti bude potreban obrati se ranije dr. Vicktoru. Za mene ne brinite. Tatu, dječi i tebe mnogo voli i pozdravlja tvoj Mika. 13008-8

Milisavu Boranijaševiću, Kragujevac. Molim te javi gospodjama: Dragomira Milice, Balkanska 1, Kraljistofora Uroševića, Šumadijska br. 2, da su oba zdrava u Solunu. Od njih dobio karte danas — 7.VII. — Javi ovim putem, kako su im familije, a familije neka im pišu preko mene. Pozdravlja te Mihailo Bokonjić p. a. Dr. Victor Kuhne z. av. Pecet de Rochemont, Genéve. 13007-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. — Za gospodjicom Ljubicu Branković. — Primala sam novac 195.55 kr., na čemu ti veliko hvala. Ako ti je moguće, posalji mi jednu veću sumu, jer mi je potreban. Za majku ne brini, mi smo svi zdravi. Ako što znaš za Djoku tačno gdje se nalazi, izvješti me odmah. Mnogo pozdravljam tebe i Miku. Tvoja Caja Rašić, Prote Mateje 74. 13022-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Zeneva. Molim Društvo, da saopšti mome mužu Luku Bojoviću, pukovniku, slijedeće: Dragi Luke, dobila sam i drugu pošiljku novca, koju si mi poslao 427 kruna. Čudo mi je da mi se ne javljaju kartoni ili preko ovih „Beogradskih Novina“. Kako si sa zdravljem? Jasam se na više njih obraćala molbom da me izvjesti tebe, pa me niko da danas ne izvjesti. Hvala Bogu kad znam da si živ. Javi kako sa zdravljem ja sam zdrava. Sada sam kod tetka Ljube, jer u našoj kući ne mogu da stanujem. Sa sručnim pozdravom tvoja Mira Bojović, Jovanova ul. br. 61. 13021-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Zeneva. — Blagodarinam na izvještaju o mome mužu Dragolužu T. Tomiću, i molim, dostavite mu, da sam ja sa majkom zdrava, neka se ništa ne brini. Pozdravlja ga Darinka Tomića, Brankova ul. br. 5. 13016-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Zeneva. — Molim Biro, da me izvjesti o mome sinu Stevanu Veriću, činovniku monopol-ske uprave, da li je zdrav. Leposava Verić, Beogradska ul. br. 20, Beograd. 13015-8

CROIX ROUGE SERBE, Bureau de Renseignements, Rue Pierre Fatio No. 25, Zeneva. — Molim Društvo, da oglas dostavi gospodinu Svetozaru J. Stevanoviću, majoru: Dragi Svetozaru! Dobila sam dva izvještaja tebe, novac sam dva put primila. Po tvome naredjenju da me g. Trifunac mještečno isplaćuje, o sporazumu javiće. Jasam dobro, nemoj ništa da brineš, aki mi novac budu potreban, ja ē u ti javiti. Ako možeš, izvještavaj me o sebi. Pozdravljam te želimo ti svako dobro. Natalija Stevanović, Sarajevska ul. br. 15, Beograd. 13020-8

CROIX ROUGE SERBE, Zeneva. — Zahvaljujem vam na izvješću za mog muža Djordja T. Cvetkovića, rez. podporučnika (poručnika) XII. puka, I. poziva, Šumadijske divizije, i molim, izvjestite ga, da sam u Beogradu zdrava, kao i svi ostali naši, kako ovdje tako i u Kruševcu. Ako sto zna neka mi javi za tenu Svetozaru, i molim da mi se češće javlja. Njega mnogo pozdravlja i ljubi, a vama ostaje vječito zahvalna. Dara Dj. Cvetković, Lajdanova ul. br. 34, Beograd. 12998-8

Gospodinu MILENKU POPOVICU, adv., Zeneva. — Mnogo vam blagodarinam na poslatom novcu 62.15 kr. Molim vas, ako imate veze sa Tason, izvjestite ga, da redovno posalje novac, skupoča je velika, a djetetu mnogo treba. Zahvalna Sidonija Krstić, Čačka ul. br. 8, Beograd. 13018-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Zeneva. — Nikoli Mitroviću, za Milivoja Lukića, majora. — Novac u sumi 296.50 Kr. primala sam preko Pešansko Comercialne Banke. Hvala ti. Ako si u mogućnosti posalji mi još, skupoča je velika. Javi više o sebi i svom zdravlju i to češće. Jer ona mi javlja da je u velikoj brizi za vama. Ona se sa diecom nalazi u Paraćinu, sa zdravljem smo svi dobro, ništa ne brini. Svi te pozdravljamo. Sestra Draga Dimitrijević, Zmajia od Nočaja ul. br. 7. 13017-8

G-djici RUZI STANKOVIĆ, stud. med., Zeneva. — Mila moja Ruža, molim te sine, da učniš dobrotu jednoj ojadenoj majci, koja je čula, da joj je sin Milorad J. Pantić, pješad. podporučnik VIII. puka, dunavske divizije, poginut 12. oktobra prošle godine; da se tačno izvješti da li je to istina i da je izvješti na moju adresu. A tako isto izvješti se i o njenom mužu Jovi Pantiću, artiljer. majoru i starijem sinu Branislavu J. Pantiću, pješad. kapetanu VI. puča, drinske divizije. Molim te da se zauzmeš kao za svoje rođene, a trošak koji budeš imala, oko toga javi, a ja cu mami twojih dati. Molim te izvješti se i javi mi, kako su svi moji i da li si još god doznao o njima. Poždravlja te i mnogo ljubi tvoja tetka Leposava S. Stefanovića, Smiljanicev ul. 18. 13038-8

LEPOSAVI SMODLAKA, nastavnicu, Rue Vieus Billard No. 10, Zeneva. Draga Leposava, molim vas raspitajte i izvjestite me što je sa Raticom, do danas još ništa o njemu saznala nisam. Zatim vas molim da me izvjestite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13097-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas odgovorite mojoj sestri Gorici Civković i mome sinu Aleksandru Đukoviću, da sam dobila obje karte, da je zato moja radost velika. Da sam sa djecom i svojima zdravo, i dobro u Beogradu još od januara. Kuća u ejjelosti, takodje i stvari. Tražim od njih izvještaj za Milana i Djoku. Sofija Đukovića, Daničićeva ul. br. 12. 12996-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni lekar, timočke divizije, I. poziva. Saopštite im, molim vas, da sam očajna zbog njinog čutanja. Ovo je sedmi put kako im se preko novina javljam, pa nikakva odgovor. Neka mi novaca odmah pošalji, jer se kredit na sve strane iscrpio. Ostaje vam vječito blagodarni i mnogo vas pozdravlja Kasića Penezić, Čačak. 13038-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Renseignements, Zeneva, Rue Pierre Fatio 25. — Molim vas izvještite da li je živa i zdrava moja nana Hristina Teodosijević, Marselj, kao i moja braća: Svetislav Teodosijević, rezervni nadrednik X. puka, II. poziva; Radojica Teodosijević, inžinjerski major (podpučnik?) pri saobraćajnom odjeljenju vrhovne komande i Dr. Radomir Teodosijević, sanitetski kapetan II. klase, trupni le

Gospodinu ALEKSANDRU SIMONOVICU, pukovniku penzioneru kod „Srpskog Crvenog Krsta“, Ženeva. Od početka ove godine nisam primio ni jedne pare od moje penzije. Penzija mi je 407.22 dinara mjesечно bruto. Ovim te napisom ovlašćujem i molim, da u mesto mene na nadležnom mjestu primiši bar hiljadu dinara ili koliko ti se da, pa da mi ih pošalješ u krunama preko poznate ti Banke. O rezultatu me što pre izvesti, mnogo te pozdravlja Vladimir, Vlajko M. Zdravković, penzioner, Kralj Milanova ul. 92, Beograd. 13011-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Odbor Crvenoga Krsta iz Kragujevca molim vas da imate u vidu naše oglase štampane u 193, 194, 195 i 197 broju „Beogradske Novine“ i po njima nam odgovorite što prije, i da nam javite jesu li živi niže imenovani:

MILOŠ ŽIVKOVIC, mašinloser vojno-tehničkog zavoda i brat MILORAD ŽIVKOVIC, mašinloser vojno-tehničkog zavoda. Oboje radili u puškarnici.

ZIVOJIN MIJATOVIC iz Drače, vozar munitione kolone, I. poz., Šumadijske divizije i RADOMIR MIJATOVIC, iz Drače, podnarednik II. poljske bolnice, II. poz., Šumadijive.

Gosp. A. ANDREJEVIC, Rue Radier No. 10, Ženeva. — Mnogo vam blagodarim na izvješće o mome mužu A. Velickom i braći i ujacima, budite dobiti i javite im, da smo dobro, neka ne brini o nama, po mogućstvu nek se javljaju češće. Primiti pozdrav sa njima od mame i mene. Mara A. Velicki, Kničaninova ul. br. 6. 13116-8

DRAG. M. BOZINOVICU, Hotel Terminus, Ženeva. — Vaša karta od 12. jula veoma me je obradovala o izvješću o mojima, na kojem sam vam blagodarna, budite dobiti i javite mome mužu A. Velickom, slijedeće: Dragi Acol srećna sam da čujem o tebi i ostalima poslije dugog vremena. Ja sam sa sinom Jovom, koji je rodjen 10. maja, i ostalima zdrava. Kuća je u cijelosti, po mogućstvu prati novac i javlja se češće. Rada i ljuba se javlja, o nama nebrini, čuvaj i pazi sebe. Pozdravi sve naše. Primi pozdrav od sviju nas. Ljubi te tvoja Mara i sin Jova Velicki, Kničaninova ul. br. 6. 13116-8

Gosp. MILE A. PETROVICU, Hotel Terminus, Ženeva. — Veoma sam vam blagodarna na izvješće. Molim vas, javite Čedi i Voji da smo svi živi i zdravi, neka ne brini o nama.

Kuću sam malo opravila, i molim Boga da budu zdravi. Vašu sam sestru vidjela, ona je dobro. Hvala na čestici, moj unuk napreduje. Primiti pozdrav sa mojom čerkom. Jelisaveta D. Nikolić, Princa Evgenija ul. br. 10. 13116-8

MILIVOJU PERICU, advokatu, Ženeva. — Molim te javi Timotijeviću, Živanoviću i mome Zaki, da mi u sporazumu pošalju 1000 kruna i uređe moja primanja. Pozdrav ujuna Leposava Lukić, Miloševac. 13115-8

SVETOZARU R. BUJOSEVICU, Univerzitetska strasse No. 47-III, Žurich. — Lijepo vas molim, čim primite pismo i fotografiju moje čerke, pošaljite mome mužu X. puk, Šumad. divizije. Recite mu, da mi hitno pošalje najmanje 1000 kruna. Svi smo zdravi, srećni smo kad je on dobro, izvješće preko Crvenog Krsta dobili smo. Molim javite mome bratu Branku Božoviću, da majci odmah novac pošalje. Brinemo što se on ne javlja. Blagodareći vam na dobroti, molim vas, da me o svemu izvjestite. Mica Živorada Bogdanović, pješad. majora, Beogradska 35. I. 13114-8

CROIX ROUGE SERBE, Ženeva. — Molim vas, dostavite ovo mome bratu Milošu A. Jovanoviću, general-stab, pukovniku: Dragi brate Miloš! Gos. Arandjelović, apotekar javio nam je, da si ti, Bojana i Ljubica živi i zdravi, ali zašto se ni jedno lično ne javite? Mi smo dobro i zdravo, o nama ne brini, a tebe Bog milostiv neka čuva, jer mu se zato uvijek i molim. Ovdje je velika skupoča, a ja, majka i Sojka primamo mjesecnu pomoć svega sto kruna, zato budi dobar pa nam odmah svim trima pošalji penzije za šest mjeseci od 1. septembra 1915. god., zima ide, moramo da se snabdjavimo, majka je u tvojoj kući, kuće su nam dobro i o njima ne brini. Javi se lično, jer svi brinemo mnogo, a naročito ja, jer ti znaš kolika je moja ljubav prema tebi. Ako si u vezi sa Bojanom i Ljubicom, pozdravi ih i neka se i one jave. Majka, Sojka i Lela mnogo te pozdravljaju, a tebe grli i ljudi, tvoja sestra Stana Dr. Gavrilović, Budimska ul. br. 5. Novac pošalji u krunu. 13111-8

Molim SRPSKI CRVENI KRST, Ženeva, da dostavi Bošku Andjelkoviću, trupnom ljeđaru XIV. puka, III. poziva, slijedeće: Dragi Boško, silno me obradovala današnja karta Crvenoga Krsta. Poslije 10 mjeseci to je prva vijest o tebi. Tvoj otac zdrav u Bugarskoj, ostali zdravi i Negotinu. Ja sam sa majkom zdrava; tetka mi je umrla. Javljaj se često. Srdačno te pozdravlja tvoja Desica Mokranjac, Kralja Aleksandra ul. br. 36, Beograd. 13108-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. — Izvještaj o mome suprugu Ljubomiru Ajdukoviću, kožarskom trgovcu, vojniku odbrane grada Beograda u štabu generala M. Živkovića, primila sam na čemu vam blagodarinam i najljubaznije vas molim dostavite mu slijedeće redove: Mili naš Ljubo, prije dva dana dobitimo izvješće o tebi, presečni smo što si zdrav i volimo Boga dati i dalje u dobron zdravljui podrži, za nas ne brini, svi smo zdravi, čika i ujka Nika su u Boldogasjoni, ujka Leca u Beču, dobro su, pišu. Javljaj se istim putem češće da ne brinemo. Pozdravljaju te, vole i ljube tvoji: Ceda, Mita, Ljubica i Slavka Ajdukovićevi, Janiceva ul. br. 13. 13106-8

G. Kosta Riznić, Genf. Najjepše vas molim, da pošaljete Miloradu kartu ove sadržine: Dragi kume, molim vas pošaljite mi tri Božine plate promjenjene u krune, na Wiener Bank-Verein; ne uzimajte u obzir ono što je Banka poslala za svoje činovnike; meni je novac jako potreban; Boži dostavite da smi zdrav i neka se javlja. Kum i kumi Riznić blagodari i pozdravlja, Vama i svima vašima najjepše pozdrave od kume Zorke B. Milivojević, Prote Mateje ul. 64. 13013-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. O mome mužu Stevi Mitroviću, pješad. kapetanu I. klase, koji je bio upravnik operativnog slagališta u Ralji, beogradskoj, ni do danas ništa neznam. Zato učivo mohm Srpski Crveni Krst, da me odmah izvjesti gdje se nalazi moj muž i da li je živ i zdrav. Unaprijed ostajem blagodarna Stana Stevo Mitrovića iz Smedereva. 13161-8

CROIX ROUGE SERBE, Rue Pierre Fatio No. 25, Ženeva. — Zahvaljujem za izvještaj o mome sinu Vladimiro Maksimoviću. Molim da ga izvjestite da sam karte primila; da smo svi zdravi i ako je u mogućnosti, da nam novac pošalje; prvi smo novac primili. S poštovanjem Draga I. Maksimović, Durmitorska ul. br. 11, Beograd. 13082-8

Gospodjici MILICI MIRICEVOJ, stud. medicine, Ženeva. — Za Milana Janjuševića. — Dragi sin Milane! Dobrotom gospodjice Milice saznaosmo da si živ i zdrav, što nas je sve obradovalo. Mi smo u Beogradu sv. živo zdravo, za nama nemoj brinuti. Mihailo nam je dva puta slao novaca, i do sada nismo oksudjevali. Branku Laziću, javi, da su njegovi zdravo u Šapcu, dobio je sinu sa Živkom je i Desa. Javi za Milana Lazića i njegove sinove, i za braću Milivojevića. Mihaila, Krstu i svu naše svi pozdravljaju, kao i kum Milana, a tebe svi ljube i pozdravljaju. Tvoj otac Rista Janjušević — 13132-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Za g. Todoru Radivojeviću, profesora u Marselju. Molim Vas, izvijestite me za profesora Nikolu Jančića, za koga sam čula, da je u Marselju. Da li je živ i zdrav? Blagodarna Mileva Jančić — 11. Baba Višnjina. 13159-8

Milana Jakšiću, Hotel Nicole, Ženeva. — Milane! Videh iz novina, da ste sa Acom živ i zdrav, veoma se radujem. Steva se nikako nije javio, ne znam šta je. Molim te, gledaj da se odmah na svaki način izvijestiš za njega, da li je živ i zdrav i gdje je, i da odmah mene izvijestiš. Ja sam u Smederevu u svojoj kući dobro i zdravo. Tebe i Acu mnogo pozdravlja tvoja tetka Stana Stevo Mitrovića iz Smedereva. 13080-8

Milutin Popiću, Rue Gajec, Monin 12, Ženeva. Jula Toše klonfera živa i zdrava. Mi smo sa djecom zdravi, stajnemo u kući Kole Krstića, dok se rat svrši kuće zauzvise. Radmila Ljube Stefanovića u Zaječaru zdrava, ženi Bulatović da sam 200. Jovan Popić, Niš. 13067-8

Isaku H. Mandiliu, trgovcu iz Niša, Ženeva. Tvoje pismo od 15.-8. primih i oglas pročitali. Vidim šta mi javlja za Luču, kad budeš dobiti tačan izvještaj a ti me izvijesti pismom. Porodice dr. Stokića, Stavie Pejića, Demozeta, Živančića, Peše H. Pešića, Karića, i mati Dušana Starca zdravi su, izvijesti Starca da javi Dragutinu Brki da Lepa sa djecom kod Perse i da joj pošalje novac preko Bai. Baške. Piši Peši neka se izvijesti preko njegove braće za mog sestra Radovana F. Dimitrijevića, dika je li živ i zdrav i gdje je, jer o njemu ništa neznamo, ako mu što treba ti mu podaj. Rasipat je za Milana Ante Zdravkovica telegrafista Hugovala aparata niške pošte. Pošalji 1000 frana. Danu Živkoviću, Volos, Hotel Aleksandria ili naredi g. Lazi Avramoviću, neka mu da za naš račun 1000 dinara, javi ako imas potrebu za novac. Tebe i sve naše prijatelje pozdravlja Janda. 13067-8

Croix Rouge Serbe, Bureau de Renseignements, Geneve, Rue Pierre Fatio 25. Jovanu Ljubinkoviću, mašinograditi. — Jovo i Mito. Mama i moja majka umrle su obavide. Ja sam sa djecom zdrava Pera, Maca i Gliša. Po mogućstvu pošalji mi novac. Lena Ljubinković, kafana Ljubić. 13166-8

Croix Rouge Serbe, Geneve, za Grgura Berića, profesora u Niši. — Tvoju kartu od 1. VIII. dobismo danas 11. IX. Mi smo presrećne. Sav novac za koji piši primile smo. Prvu partiju Mladenovu, ne znajući poslasno cijelu čika Teodoru. Zdrave smo a tebe, ujnu, ujku i zlatu naši dječici ljubimo i želimo da nam se opet javiš. Neka nam piši Žikica i Sekan. Sofija Berićka, Reljina 4. 13164-8

Gospodjici DOBRINKI BOZIDARA DJORDJEVIĆA, iz Kormana. Molim javite mi vašu tačnu adresu, da vam nekako pošaljem 57 kruna, primljenih preko Crvenog Krsta, od Božidara Sreten Adžić, upravitelj učiteljske škole, Jagodina, Kreuzstrasse 7. A. 6. 13114-8

Gosp. K. Krstiću, 25, rue Pierre Fatio, Geneve. Molim vas, dostavite slijedeće mome sinu Pavlu Radosavljeviću, apotekar, pomoć: Dragi Pajo, ovih dana primili sedam karata i jednu od Milana preko Srp. Crv. Kista. Mi smo zdravi, za nas ne brinite. Javljajte se često, kao i za Novaka (Novu) Simića da li je živ. Jokićevi, Šnajderovi i u Obrenovcu svi zdravi. Steva došao. Pozdravi, a tebe i Milana ljube i volu mama, tetka i Jela Radosavljević, Obilićev Vjenac 35. 13110-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Naučućivje molim Srpski Crveni Krst, da izvijesti mog muža Dragutina Mladenovića, poručnika IV. čete, I. bataljona, XI. puka, II. poz. da sam u današnjem broju 197. „Beogradskih Novina“, pročitala izvještaj o njemu i mnogo se svi obradovali. Neka se Dragutin raspita za brata mi Blagoja i neka nam javi, jer smo zbog njega, i pored sadanje radoši u velikoj brizi. Mi smo svi dobro. Otac je sa mnom i Radom zajedno. Radnja radi. Djeca su zdrava i dobro. Zahvalna Zora D. Mladenovića, trg. iz Arandjelova. A. 621-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim Crveni Krst da me izvijesti, jeli živ i zdrav moj muž Tihomir Bojević, potporučnik 3. čete, 2. bataljuna, X. pješ. puka, II. poziva, Šumadijske divizije, i za brata me izvijestite Nikolku K. Djordjevića, potporučnika 2. čete, 3. bataljuna, I. poziva, II. pješ. puka, moravske divizije i molim da mi pošalju novac, jer sam u oskudici ja i majka. Unaprijed blagodarna Marija T. Bojević, Takovska ul. 40. 13094-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim Crveni Krst da me izvijesti, jeli živ i zdrav moj muž Tihomir Bojević, potporučnik 3. čete, 2. bataljuna, X. pješ. puka, II. poziva, Šumadijske divizije, i za brata me izvijestite Nikolku K. Djordjevića, potporučnika 2. čete, 3. bataljuna, I. poziva, II. pješ. puka, moravske divizije i molim da mi pošalju novac, jer sam u oskudici ja i majka. Unaprijed blagodarna Marija T. Bojević, Takovska ul. 40. 13094-8

Dragiću Soldatoviću, Ženeva. Molim te zete dostavi odišan Milunu slijedeće: Dragi Milune, blagodarimo Bogu i radujemo se kad stiži zdravi. Kartu preko Crv. Krsta dobiti smio, prije dva dana i poslati novac preko Wiener-Banke, ja i naišla. Ko je poslač za majku? Pazite i čuvajte se, a za nas ne brinite, zdrave smo. Novac redovno šalji na mene, pošto je užasna skupča, a zima ide, a odsjelo izdalo, stvari nista nemamo, pruhoda nikakvih. Javi gdje je Aca, Kartu pisale obe. Sa Acom i Milanom primi srdačan pozdrav, voljte i ljube Majku Mici, Olgu za Milana: Dragi Milane, radujemo se i Bogu blagodarimo kad si nam zdrav. Prvu pošiljku u 143.80 kruna u junu, a drugu u 303.80 kruna sad u avgustu, dobila sam preko Wiener-Banke. Za nas ne brini ništa, zdrave smo, samo se ti čuvaj, da si zdrav. Novac redovno šalji, jer je potreba, zima ide. Soko djak ide u školu, pa treba cipele i topila odijela, a skupča velika. Karte tri doble smo. Sa svima našima primi srdačan pozdrav ljube i vole te Soko i Lepa. Tvoji Dragiću svi zdravi. Pozdrav od sviju naših, od nas dvije i blagodarnost. Lepa Janković i Mica Katačić, Bog-Bogdanova ul. 11. 13135-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. O mome mužu Stevi Mitroviću, pješad. kapetanu I. klase, koji je bio upravnik operativnog slagališta u Ralji, beogradskoj, ni do danas ništa neznam. Zato učivo mohm Srpski Crveni Krst, da me odmah izvjesti gdje je u Švajcarskoj.

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas da izvijestite g. Miku Kneževića, inžinjera načelnika ministarstva gradj, da smo preko Wiener-Banke primili 118 kruna na čemu mu blagodarimo. Molimo ga, da nas izvijesti da li taj novac šalje naš brat Mika P. Djordjević, art. rez. kapetan, timočkog puka. Za bratom smo vrlo brižni, molimo go spodina, da nas obavijesti i našem bratu javi, da nam odmah još novaca prati. Bratne i uvijek vama blagodarna, Mikićević, Šabac. 13126-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas da izvijestite g. Miku Kneževića, inžinjera načelnika ministarstva gradj, da smo preko Wiener-Banke primili 118 kruna na čemu mu blagodarimo. Molimo ga, da nas izvijesti da li taj novac šalje naš brat Mika P. Djordjević, art. rez. kapetan, timočkog puka. Za bratom smo vrlo brižni, molimo go spodina, da nas obavijesti i našem bratu javi, da nam odmah još novaca prati. Bratne i uvijek vama blagodarna, Mikićević, Šabac. 13126-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas da izvijestite g. Miku Kneževića, inžinjera načelnika ministarstva gradj, da smo preko Wiener-Banke primili 118 kruna na čemu mu blagodarimo. Molimo ga, da nas izvijesti da li taj novac šalje naš brat Mika P. Djordjević, art. rez. kapetan, timočkog puka. Za bratom smo vrlo brižni, molimo go spodina, da nas obavijesti i našem bratu javi, da nam odmah još novaca prati. Bratne i uvijek vama blagodarna, Mikićević, Šabac. 13126-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas da izvijestite g. Miku Kneževića, inžinjera načelnika ministarstva gradj, da smo preko Wiener-Banke primili 118 kruna na čemu mu blagodarimo. Molimo ga, da nas izvijesti da li taj novac šalje naš brat Mika P. Djordjević, art. rez. kapetan, timočkog puka. Za bratom smo vrlo brižni, molimo go spodina, da nas obavijesti i našem bratu javi, da nam odmah još novaca prati. Bratne i uvijek vama blagodarna, Mikićević, Šabac. 13126-8

SERPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas da

www.nb.Molim Crvenom Krst u Zenevi, da se rasplata je li živ i zdrav Petar Savić Šutović, činovnik u vojnoj intendanturi ili Torgovaje ul. a dom 29, kvarter 52, Rusija, Štetna građa, i da se izvjesti Sava Šutović, koji je zdrav sa svima u porodicu u Srbiji, Kursul na ul. 10. 13153-8

G. Evetzar Bošojević, Zürich, Schweiz. — Molim vas izvjestite gosp. Milana St. Ristića da sam primila preko Peštanske banke 297.50 kruna, i da mu blagodarin. Izvjestite ga da je njegova Mara zdrava, a tako isto i ja sam sa djecom m dobro, da on izvjesti Radu i mnogo li oboje pozdravljamo. Ruža M. Pavličević, Poslanička ul. 51. 13150-8

Spiskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Molim izvjestite gosp. podpukovnika Radu Lukića, da sam u avgustu primila preko Peštanske banke 297.50 kruna a tri puta preko Wiener banke po 147.50 kruna na čemu mu blagodarin. Šaljem mu nanešeno sestrinskih pozdrava zajedno sa djecom, i molim ga da za nas ništa ne brine, mi smo svi zdravi. A on da mi se javlja ma i jednom u mjesecu, preko ovih novina, ako može. Pisala sam mu više puta, neznam d li je što primio. Kuža M. Pavličević, Poslanička ul. 51. 13150-8

Zürcher Bureau für Aufsuchung Vermieter, Zürich, sub 27265 za Lazaru Milišiću. — Novac sam primila K 150. — Održah mi pošalji veću sumu. Lazo, izvjeti se za Danila i Miku Hrastića. Među mnogim je u velikom očajaju. Svi smo zdravi i mnogo te ljubimo. I jubica Milišićka, Dragičevska ulica 16. 13120-8

Gospodinu Savi T. Rančiću, biv advokatu, Ženevu. — Mili naš Savo i tato, danas dobili tvoju kartu, koja me dovodi do očajanja zbog twoje bolesti. Molim te moj dobiti Savo, gledaj sebe samo, a za nas ne brini, djeca su hvala Bogu sada vrlo dobro igraju se, i ja sa mamom dobro, samo te molim da sve učiniš što možeš radi tvoga zdravlja. Novac u 500 kruna primila sam, primiš li ovaj list? ja sam te preplaštala. Ja, djeca i mama te grlimo, ljubimo i mnogo pozdravljamo, isto tetka Anka i Ljubica, pozdravi Dulu i Milića tvoga, Mileva S. Rančić, Kruševac, Rathausstrasse Nr. 6. 13121-8

Croix Rouge Serbe, Bureau de renseignements, Genve. — Primila sam kartu i blagodarin na izvještaju o mojem mužu Dušanu Sretenoviću, intendantu min. vojnog i o Miliću. Molim izvjestite mogu Dušana, da smo svi dobro i zdravi kao i u Jagodini i Arilju. S poštovanjem Anka Duš. Sretenovića, Ratarska 113. 13121-8

Gosp Svet. Bojoševiću, Zürich. — Molim vas dostavite gosp. Mihajlu Popoviću, (članu firme Popović i Šumarević) Paris rue de Cornelle, da smo njegov eglaš pročitali, radujemo se da su zdravi, svi ih mnogo pozdravljamo, da za nas ne brinu, svi smo dobro i u radnji je takodje sve dobro. Neka nam se u buduće javljaju ovim putem. Vam gospodine zahvaljuju na usluzi Mileva Popović, Obiličev venac 1r. 3. 13122-8

Biro Djordjević, Ženeva, za g. Padića. Srdačno vam hvala na izvješću o mojem mužu. Presrećna sam kada je moj muž zdrav i živ, jer deset mjeseci bijah očajna. Kuču zatekoh praznu. Za Sviljanac je nemoguće, živim u Arandjelovcu u vili Dr. Dobre sa Dancetom i djevojkom zdravi smo. Mama sa ostalima otisla mjeseca januara u Sentomas. Ako je moguće, neka se moj Djeku javi, biću srećna. Mnogo ga pozdravlja i ljubi Božanka D. Stefanović, Lazarevačka br. 22, Arandjelovac. 13184-8

Gdji Mariji S. Grgić, Genf, Rue de Candolle 17, an 1. Dobila sam izvješće o mojem mužu Jovi Stejanoviću, vozovodiju srpskih državnih željeznica, da je živ i zdrav. Ja vam iskreno blagodarin na dobrotiju koju ste mi učinili. S poštovanjem Persida Stejanović, Štiška ul. 14. Beograd. 13058-8

Molimo Svetu Stolici u Rimu, da javi Dimitriju Stanojeviću, naredniku 5. telegraf. odjeljenja na Krfu, da su Smilka i djeca zdravi. Milan je umro. Olga Voja i Ivanka su sa djecom zdravi. Takodje sam ja sa mojima zdravi. Pozdrav od svijeta, Lela Milivojević, Hilendarska ul. 25. 13060-8

Gosp. Peri Kušakoviću, Geneve, Suisse. — Hvala na isposlatom saopštenju moje sestre gdje Fott. Molim njoj dostavite slijedeće: Obradovani od srca vješću, da si u životu i zdrava sa svima tvojima i mojom djecom izvještavam te, da smo i mi takodje. Živimo na imanju s Vitomirovima i Savetom. Draga u Djoka još u Pristini. Očekujemo ih, ali ne znam što ne dolaze. Dostavi mojim djeci, da smo juče 26. avg. primili njihove karte preko Crv. Krsta. Mnogo pozdrava šaljemo vam i želje da se što prije vidimo i zagrlimo. Jelena i Ljubica V. Ljotića, Smederevo. 13171-8

Momčlu Paštroviću, Bati 1 Branku, Ženeva. — Prhnite moje iskreno sačešće u tuži za dobrom Canom. Danas primili izvještaj o mojima, toplo vam zahvaljuje pozdravlja vas Desanka Vukšanović, Vidinska ul. 3. 13163-8

Spiskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Molim da saopštite mome mužu Bogdanu Damnjanoviću, gradjevinaru, da sam od njega poslatu kartu dobila u kojoj javlja da je živ i zdrav. Ja sam sa djecom kod kuće. Natazimo se u kritičnom stanju. Molim ga ako mu je moguće, da mi pošalje novaca, nemam od čega da izdržavam djeca. Milena Damnjanović, Ratarska ul. 41. 13157-8

Gosp. Milanu Popoviću, Rue de Baines 59, Plainpalais II. etage, Geneva. — Veoma sam vam blagodarna na izvještaju, molim vas javite Stojanu, da su djeca zdrava, da sam radnju zatekla sa svim praznem, ja sad po malo radim. Djokinežen dajem mjesечно 200 kruna, neka Stojan raspita o Lazi Ljubinom sinu i Stevi Krstiću, učitelju iz Krnjeva i neka Steva pošalje Jeli novaca oskudna je. Mrogo vas pozdravljaju svi ukučani. Leposava St. Milić i Pera, Balkanska ul. br. 62, Beograd. 13157-8

Gospodinu Miliću Popoviću, za Djoku Vasovića, monopolskog činovnika, Hotel Nicola, Rue de Berne, Geneva, Švizzera. — Dragi Djoko! Say tvoj novac, koji si mi poslao primila sam. Dara je sa djecom zdrava, ali joj je preka potreblja pomoći, gledaj da joj što prije posaleš ako to dosad nisi učinio. Ja sam sa djetetom zdrava. Pozdravljate katica Marković, Bosanska ul. 39. 13154-8

G. Mihaili Dimitrijević, Genf, Rue du Zemun 8. Lijepo vas molim da pošaljete kartu g. Miloradu Ristiću, blagajniku Nar. Banke, Marselle, da mi on poslaće ukratko tri plate Božine na Wiener-Bank-Verein, napomenite mu, da mi je novac potreban da i sam sem vas molila i gg. Riznić i Zafira da mi i oni o istom novcu pišu. Mom Boži javite, da smo svi zdravi sem majke koja stalno leži. Neka javi, šta je ujka Perom? Boža novac nek pošalje samo onda, pošto podrži svoje potrebe. Djeca ga se sjećaju i mole se Bogu za njegov život. Po vašoj karti g. Dimitrijeviću od 22. jula adresovanu na mog svekra, odgovaram vam, da vam je gospodina sa djecom zdrava i da se javila preko „Beogradskih Novina“. Pozdravljate vas i blagodari, Zorka B. Milivojević, Prote Mateje 64. 13150-8

Gdji Mariji S. Grgić, Rue de Candolle 17 an 1. Molim lijepo da javite gosp. Djordju Grgiću, vojno željezničku inspekciiju, da se raspita za moga sina Tase Stefanovića, pripravnika srpske državne željeznice, pa me izvjestite preko novina na adresu gospodje Drine Grgić, Štiška ul. 30 ili na moj stan Juca Stefanović, Štiška ul. 12. 13059-8

Spiskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Za Velibora Pantelića. Preko Wiener-Bank-Verein primila sam 98 K 11./IX. Hvala. Vida, Zora i Sreta su u Trsteniku. Pošalji, ti i Rista, ako je moguće, još novaca. Šta je sa Micinim Žarkom, neka joj novac pošalje. Pozdrav Soka Živanović, Kočina 59. 13147-8

Croix Rouge Serbe Bureau de Renseignements, Genve. — Molim vas javite mome mužu Jovanu A. Jovanoviću, vojno-sudsakom pukovniku, drinske divizije, II. poziv, da mi pošalje veću sumu novaca, ja i djeca smo zdravi i nješta mnogo pozdravljamo. Danica Jov. Jovanović, Makenzijeva ul. 29. 13105-8

Spiskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Za Velibora Pantelića. Preko Wiener-Bank-Verein primila sam 98 K 11./IX. Hvala. Vida, Zora i Sreta su u Trsteniku. Pošalji, ti i Rista, ako je moguće, još novaca. Šta je sa Micinim Žarkom, neka joj novac pošalje. Pozdrav Soka Živanović, Kočina 59. 13147-8

Croix Rouge Serbe Bureau de Renseignements, Genve. — Molim vas javite Josifu Vovesu, da je njegova Ljubica otisla kod svojih još januara mjeseca, sestra Olga kod Svetozarove mame a ostali to jest Ruža i Vladan sa djecom i mama i ja ovdje smo u Beogradu. Javite mu još da smo mama i ja u velikoj oskudici i neka nam što prije pošalje novaca. Neka izvjesti Svetozaru gdje je Olga da bi mogao i on njoj novaca da pošalje. Mnogo ga pozdravljaju i ljube svi i sestra mu Nataša. 13148-8

Vidi Pantelić, Trstenik. Danas sam primila od Velibora 98 kruna. Javi mi preko novina, kako da ti ih pošaljem. Sve pozdravljate Soka Živanović, Kočina 59. 13147-8

Spiskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Za Beogradsku Zadrugu. Molim Beogradsku zadrugu, da mi se po mojoj uložnoj knjižici broj 2614 pošalje dvije stotine (200) dinara. Sofija Antić, Kneževina Ljubice ul. 16. 13146-8

Croix Rouge Serbe Bureau de Renseignements, Genve. — Molim vas izvještite moju sestru Emiliiju Miloradovićevu, učiteljicu iz Djedjevije, da se nalazim u Beogradu, zdrava sam neka se za mene ništa ne brine, samo neka mi se što prije javi. Jelena Miloradovićević, Kralja Milana ul. 67. 13142-8

Croix Rouge Serbe Bureau de Renseignements, Genve, Rue Pierre Fatio 25. Vaš izvještaj upućen od mojih sestara Ruže i Mice Dragoević primila sam. Mnogo vam blagodarin, molim vas izvještite da mi mojim sinovinom Uskokovićima. Novac sam pet puta primila. Zdrava sam. Molim javite im to. Sofija Uskoković, Užice. 13148-8

Gdji Mariji S. Grgić, Genf, Rue de Candolle 17, an 1. Dobila sam izvješće o mojem mužu Jovi Stejanoviću, vozovodiju srpskih državnih željeznica, da je živ i zdrav. Ja vam iskreno blagodarin na dobrotiju koju ste mi učinili. S poštovanjem Persida Stejanović, Štiška ul. 14. Beograd. 13058-8

Molimo Svetu Stolici u Rimu, da javi Dimitriju Stanojeviću, naredniku 5. telegraf. odjeljenja na Krfu, da su Smilka i djeca zdravi. Milan je umro. Olga Voja i Ivanka su sa djecom zdravi. Takodje sam ja sa mojima zdravi. Pozdrav od svijeta, Lela Milivojević, Hilendarska ul. 25. 13060-8

Gosp. Peri Kušakoviću, Geneve, Suisse. — Hvala na isposlatom saopštenju moje sestre gdje Fott. Molim njoj dostavite slijedeće: Obradovani od srca vješću, da si u životu i zdrava sa svima tvojima i mojom djecom izvještavam te, da smo i mi takodje. Živimo na imanju s Vitomirovima i Savetom. Draga u Djoka još u Pristini. Očekujemo ih, ali ne znam što ne dolaze. Dostavi mojim djeci, da smo juče 26. avg. primili njihove karte preko Crv. Krsta. Mnogo pozdrava šaljemo vam i želje da se što prije vidimo i zagrlimo. Jelena i Ljubica V. Ljotića, Smederevo. 13171-8

Momčlu Paštroviću, Bati 1 Branku, Ženeva. — Prhnite moje iskreno sačešće u tuži za dobrom Canom. Danas primili izvještaj o mojima, toplo vam zahvaljuje pozdravlja vas Desanka Vukšanović, Vidinska ul. 3. 13163-8

Spiskom Crvenom Krstu, Ženeva. — Molim da saopštite mome mužu Bogdanu Damnjanoviću, gradjevinaru, da sam od njega poslatu kartu dobila u kojoj javlja da je živ i zdrav. Ja sam sa djecom kod kuće. Natazimo se u kritičnom stanju. Molim ga ako mu je moguće, da mi pošalje novaca, nemam od čega da izdržavam djeca. Milena Damnjanović, Ratarska ul. 41. 13157-8

G. Jovanu Jovičiću, Ženeva. Molim vas da ovo dostavite mome mužu Mihajlu Vukšanoviću, telefoništi, 1. bat., 10. puka, 2. poziv, inače trg putnički kod g. Flajšera. Tvoj izvještaj sa velikom radošću primisimo, samo javi da koga Šimu javljaš. Jeli djevera, a on neka javi za Iku odmah. Ja sam sa djetetom dobro u Kočinou ul. br. 6, tetka Lena dobro u svom stanu samo obe bez ikakvih srestava. Pozdrav Kaja Vukšanović i Baba Lena. Vama gospodine u naprijed blagodari Katarina Vukšanović, direktor gimnazije u penziji. 13117-8

G. Jovanu Jovičiću, Ženeva. Molim vas da ovo dostavite mome mužu Mihajlu Vukšanoviću, telefoništi, 1. bat., 10. puka, 2. poziv, inače trg putnički kod g. Flajšera. Tvoj izvještaj sa velikom radošću primisimo, samo javi da koga Šimu javljaš. Jeli djevera, a on neka javi za Iku odmah. Ja sam sa djetetom dobro u Kočinou ul. br. 6, tetka Lena dobro u svom stanu samo obe bez ikakvih srestava. Pozdrav Kaja Vukšanović i Baba Lena. Vama gospodine u naprijed blagodari Katarina Vukšanović, direktor gimnazije u penziji. 13117-8

G. Jovanu Jovičiću, Ženeva. Molim vas da ovo dostavite mome mužu Mihajlu Vukšanoviću, telefoništi, 1. bat., 10. puka, 2. poziv, inače trg putnički kod g. Flajšera. Tvoj izvještaj sa velikom radošću primisimo, samo javi da koga Šimu javljaš. Jeli djevera, a on neka javi za Iku odmah. Ja sam sa djetetom dobro u Kočinou ul. br. 6, tetka Lena dobro u svom stanu samo obe bez ikakvih srestava. Pozdrav Kaja Vukšanović i Baba Lena. Vama gospodine u naprijed blagodari Katarina Vukšanović, direktor gimnazije u penziji. 13117-8

G. Jovanu Jovičiću, Ženeva. Molim vas da ovo dostavite mome mužu Mihajlu Vukšanoviću, telefoništi, 1. bat., 10. puka, 2. poziv, inače trg putnički kod g. Flajšera. Tvoj izvještaj sa velikom radošću primisimo, samo javi da koga Šimu javljaš. Jeli djevera, a on neka javi za Iku odmah. Ja sam sa djetetom dobro u Kočinou ul. br. 6, tetka Lena dobro u svom stanu samo obe bez ikakvih srestava. Pozdrav Kaja Vukšanović i Baba Lena. Vama gospodine u naprijed blagodari Katarina Vukšanović, direktor gimnazije u penziji. 13117-8

G. Jovanu Jovičiću, Ženeva. Molim vas da ovo dostavite mome mužu Mihajlu Vukšanoviću, telefoništi, 1. bat., 10. puka, 2. poziv, inače trg putnički kod g. Flajšera. Tvoj izvještaj sa velikom radošću primisimo, samo javi da koga Šimu javljaš. Jeli djevera, a on neka javi za Iku odmah. Ja sam sa djetetom dobro u Kočinou ul. br. 6, tetka Lena dobro u svom stanu samo obe bez ikakvih srestava. Pozdrav Kaja Vukšanović i Baba Lena. Vama gospodine u naprijed blagodari Katarina Vukšanović, direktor gimnazije u penziji. 13117-8

G. Jovanu Jovičiću, Ženeva. Molim vas da ovo dostavite mome mužu Mihajlu Vukšanoviću, telefoništi, 1. bat., 10. puka, 2. poziv, inače trg putnički kod g. Flajšera. Tvoj izvještaj sa velikom radošću primisimo, samo javi da koga Šimu javljaš. Jeli djevera, a on neka javi za Iku odmah. Ja sam sa djetetom dobro u Kočinou ul. br. 6, tetka Lena dobro u svom stanu samo obe bez ikakvih srestava. Pozdrav Kaja Vukšanović i Baba Lena. Vama gospodine u naprijed blagodari Katarina Vukšanović, direktor gimnazije u penziji. 13117-8

G. Jovanu Jovičiću, Ženeva. Molim vas da ovo dostavite mome mužu Mihajlu Vukšanoviću, telefoništi, 1. bat., 10. puka, 2. poziv, inače trg putnički kod g. Flajšera. Tvoj izvještaj sa velikom radošću primisimo, samo javi da koga Šimu javljaš. Jeli djevera,

13. septembra 1916.

Beogradske Novine

Strana 6.

Srijeda

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) 10 helera
 Pripisano: Petna jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje 40 helera
 Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima

Ljekarska pomot.

ZUBNI LJEKAR

HRIŠTINA ORLUŠIĆ
 stanuje: Dečanska ul. 3, II sprat.
 ord: od 8—12 prieđe podne.
 i od 2—6 poslje podne.

Izradnje: zlatne krune, zube na Šraf, čuprije, i sve vrste ostalih zuba i vilica, plombe zube, zubi vade, vrši opravke i prepravke.

12987-1

Razno.

Advokatska kancelarija

Zložljiva M. Simića,

Bitoljska br. 63.

Prima od 8—9 i od 2—4 sata po podne. Traži novac na ne-pokretna imanja u Beogradu i uže knjižice novčanika za-voda. Javiti se kancelariji u označeno vrijeme.

12235-5

KORESPONDENCIJA.

G. Budimiru Jeličiću, Rue du Berne 1. II. E. Genf. Pročitala sam tvoj oglas, hvala ti! Veoma nas raduje, kad ste svjedovi.

Mi smo svi zdravi, za-nas ne briňite, samo se svjedovi dobro čuvaju. Mome Bori, molim te javi, neka ti što ćeće izveštava kako su on, Ratko i ostali, neka i meni piše ako može, jer mnogo briňem. Javljaj meni, kako ste svjedovi zdravljenjem, preko novina bar svakih deset dana, da ne briňemo. Novac ču odmah poslati g-djama. Bora kad ti pošalje za mene, nemoj slati: samo sumu javi. Pitaj Boru da li su živi, njegov postni Mile iz Bi-jolja i učka Borisav. Boru mi mnogo pozdravi sve moje kao i sve vas od tvoje snaje Ljubice Golubović, Kruševac. 13025-8

Adamu Djermanu, Geneve. Molim vas da nas po moguć-stu oznadim izveštite o Dmili-tiju Miliću kapetanu 11. puka mitralješkog odjeljenja, čija je g-dja ovde sa majkom i dje-letom, zdravli su i nalaze se u oskudici; Dimitrija Gavrilo-va žandarmu, poručnika na sljublju u art. puku Šumad, divizije, čija je sestra ovde zdrava all u velikoj briži za njim. 13071-8

Srpskom Crvenom Krstu, Geneve. Molim da me izveštite da je Aleksandru Šalavardiću apotekaru i Gojku Šalavardiću, obveznika oboje u 10. puku I. poz. i da Dušana Vitomiroviću, policijskom pisaru (p.poručnik 6. p.). Unaprijed blagodarna Savka Vučelić, Makedonska 12, Beograd. 13105-8

Srpskom Crvenom Krstu, Geneve. Molim da me izveštite o momu mužu Dušanu Miloševiću, inžinjeru, rezerv-pješadi, naredniku 3. četa 3. ba-taljon 4. puk drin. divizije 1 poz, koji mi se nije javio 10 mjeseci, neka mi odmaš pošte novac, u velikoj sumi oskudici. Ljubica Milošević, Skopjan-ska 3, Beograd. 13107-8

G. Milošu Savčiću, inžinjeru, Hotel Post, G. Miha-ilo Stojiljković, gvožđar ovdje, koju oskudici te baci po drugi put dve hiljadu dinara, da tu sumu sa položiš dr. Luku Pančiću, apotekaru iz Beograda. Ako ranije poslati za Dančeviću dve hiljadu dinara, nis polo-žito, položi i to g. Pančiću. Odgovori upravu putem Mita, Gjo-vi Dimitrijević, Cara Uroša ul. 9. 12766-8

Srpskom Crvenom Krstu, Geneve. Molim da se izveštajem da je živ Milan P. Gruić, 3. određene rezerv. munici, kolone 1. poz. dunav. diviz. I njezini da dostavi, da su mu svj zdravi i da se odmah se-stri javi, jer do sad ništa ne čušmo, a u velikoj sumi brizl. Unaprijed zahvalna Marija Sta-menković. Molerova 12, Beo-grad. 13065-8

Djordju Najdanoviću, Geneve. Molim da se izveštajem da je živ Milan Drljić, pisan Gl. Kon-trole — rukovodac Gl. Voj. Slu-gališta u Čupriji, da sam ovih dana primila njegovu kartu od 15. jula ov. god. I obradovala se. Zdrava sam sa djecom: Voj-kićom i malim Đarčetom; dječima mnogo spominju tatu i žele da ga vide. Vojkić je prohodala. Naši su vili ostali zdravi. Oče-kujući što skoriji odgovor. Po-zdrav od Nevene Drljićević — Gošć. Nar. Pozorište-Dositejeva 2, Beograd. 13034-8

G. Ljubu Šrećkovlju, Geneve. Prije mjesec dana dodjeli u Beograd sa djecom i odmah se preko novlja obratih tebi sa molbom da mi novac za moju platu preko koje Banke poša-je, ali da danas nikakvog odgovora ne dobili. Molim te javi mi odmah očeš li poslati. Ne-moj me ostaviti da crkvama sa djecom, pozdrav tvoj Djordje D. Bogdanović. Zorlja 58. 13071-8

Croix Rouge Serbe. Geneve. Najutjutnije molim da me izveštite o momu ocu Andriji Kovaceviću, nadzorniku teleg. telefonskih linija u Skoplju, koji je posljednji put vidjen u Skadru. Blagodara Marija Kova-cević — Gošć. Nar. Pozorište-Dositejeva 2, Beograd. 13034-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izveštaja o njima dobili nismo, pa smo bili u velikoj briži, a mi smo se njima javili, čim smo se iz Prštine — H. Što se žet prije? Tebe i svoje srdačno pozdravljaju: otac, majka i Dara Drvarević, Prizren. 13125-8

Milka Šapinač, Beograd. — Pogrešno sam izveštjena da Ba-na kaži Caji da ne brine niš-ča, što je živ i zdrav, bio je bolesan. Sve vas pozdravlja vas Čedomir Pešić, Niša.

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da izveštajem da je živ Ivan Ristić, 25. — Molim da izveštajem da je živ i zdrav, i to posljednji put u Prštine u Beograd vratila, a Starika je novembra mjesec u Prštini umrla i sve tri zajedno u mojoj kući sedmo. Mnogo smo se obra-dovali kad smo preko vašeg Biroa čuli da su zdravi, jer do-tada nikakvih izvešt